

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA O NAPREDOVANJU DOKTORANDA

Akademska godina za koju se podnosi izvještaj		2023/24			
OPŠTI PODACI O DOKTORANDU					
Titula, ime, ime roditelja, prezime	Magistar inženjer metalurgije i materijala, Stanica, Radisav, Nedović				
Fakultet	Pomorski fakultet Kotor				
Studijski program	Pomorske nauke				
Broj indeksa	2/20				
MENTOR/MENTORI					
Prvi mentor	Dr Tatjana Volkov- Husović, red. prof. UB TMF				
Drugi mentor					
EVALUACIJA DOKTORANDA*					
Koliko ste zadovoljni kvalitetom održanih susreta sa doktorandom?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					
Da li je definisan plan rada sa doktorandom?	☒ DA ☐ NE				
Da li je doktorand ostvario napredak prema predviđenom planu rada?	☒ DA ☐ NE				
(Ako je prethodni odgovor „ne“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					
Kvalitet napretka doktorandovog istraživačkog rada u periodu između dva izvještaja je:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					
Dati ocjenu doktorandove spremnosti za konsultacije.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5
Dati ocjenu planiranja i izvršavanja godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja doktoranda.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5
Dati ocjenu napretka u savladavanju metodologije naučno-istraživačkog rada.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5
Dati ocjenu o aktivnostima sprovedenim na pisanju i objavljivanju naučnih radova.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5
Dati ocjenu doktorandovog generalnog odnosa prema studijama.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5
Dati ocjenu ukupnog kvaliteta doktorandovog rada.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					

*Ocjene su: 1 – nedovoljan, 2 – dovoljan, 3 – dobar, 4 – vrlo dobar, 5 – odličan

SAGLASNOST ZA NASTAVAK STUDIJA	
Može li doktorand nastaviti studije?	☒ Da ☐ Da, uz određene uslove ☐ Ne
(Ako je prethodno dat odgovor pod „b)“ ili „c)“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)	
Napomene	
IZJAVA MENTORA	
Kandidatkinja je u toku školske godine uradila eksperimenatlna ispitivanja previđena prijavom teze. U okviru ekspertimenta urađeno je ispitivanje korozije u rastvoru NaCl, kao standardnog rastvora koji se koristi kaao zamena za morsku vodu. Korozija je ispitivana koristeći SEM I EDS analizu i ispitivanje promene mehanučkih svojstava tokom izlaganja koroziji, u određenim intervalima. Takođe, urađena su ispitivanja kavitacione erozije uzoraka u destilovanoj vodi, a kasnije ispitivanja kavitacione erozije uzoraka posle korozije u trajanju od 120 dana. U okviru svojih obaveza kandidatkinja Stanica Nedović je napisla i predala mentoru na uvid Teorijski deo diseertacije i deo Eksperimentalnih rezultata. Deo rezultata koji predstavljaju tezu kandidatkinje su prezentovani na konferenciji. - Nedović Stanica, Alil Ana , Martinović Sanja , Volkov Husović Tatjana Corrosion of 42CrMo4 steel in marine environment using SEM/EDS analysis 11th International Scientific Conference on Defensive Technologies - OTEX 2024, 2024, Materials and technologies - MT, str. 586-589, DOI: 10.5937/OTEH24107N - Ana Alil; Stanica Nedović; Sanja Martinović; Tatjana Volkov-Husović, Cavitation erosion monitoring of 42CrMo4 steel samples using the image and morphological analysis, 11th International Scientific Conference on Defensive Technologies - OTEX 2024, 2024, Materials and technologies - MT, str. 578-581, DOI: 10.5937/OTEH24105A Kandidatkinja aktivno radi na izradi naučnog rada iz oblasti svoje disertacije, i daljem publikovanju rezultata u časopisu međunarodnom značaja. U dosadašnjem radu doktorantkinja je pokazala spremnost, posvećenost i inicijativu za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Dosadašnja zapažanja dovode do zaključka da doktorantkinja poseduje kompetencije za samostalni rad na izradi doktorske disertacije iz oblasti Pomorskih nauka. To potvrđuju samostalni eksperimentalni rad, pisanje teorijskog dela, kao i pisanje radaova. Saradnja sa kandidatom, rezultati ostvareni u dosadašnjem periodu, njena posvećenost i odgovornost ukazuju na uspešno napredovanje ka završetku izrade i naknadnoj odbrani doktorske disertacije.	
MENTOR  Tatjana Volkov-Husović	

Prilog dokumenta sadrži:

- Gantogram aktivnosti (za drugi izvještaj mentora)

	Opis aktivnosti	2024 X-XII	2025 I-III	2025 III-VI	2025 VI-IX	2025 IX-XII
6	Izrada doktorske disertacije					
7	Predaja doktorske disertacije mentoru na uvid					
8	Predaja doktorske disertacije sa pratećom dokumentacijom					
9	Obrana doktorske disertacije					